



LA BELUGA

Bulletin du Club Occitan de Noisy Le Grand - Marne La Vallée

Association n°W932003580 régie par la loi de 1901 - Siret n°79037061300016
30, Rue du Clos - 93 160 Noisy-Le-Grand - Tel : **06 75 80 56 17** cluboc.noisy@gmail.com

Directeur de la publication et rédaction : Patrice ROQUES

Mise en page : Evelyne Lagriffoul

Automne de 2019

Bulletin N° 102

Editorial

Avèm ja senhalat la mesa en perilh de l'ensenhament de las lengas de França (LDF) per la reforma del ministre Blanquer.

Lo bilanç de la dintrada escolara es inquietant : demesida fòrta del nombre d'escolans dins los corses d'occitan dels licèus, causida de matèrias mai "rendablas" pel Bac novèl, situacion professionala critica de professors descorats...

Per segur la defensa de la lenga despasa largament lo quadre de l'Educacion Nacionala. Mas après la disparicion de la transmission familiara e la manca de socializacion de las lengas "regionals", lor bandiment fòra dels licèus — doncas a tèrme cort dels autres gras d'ensenhament — marcaria una estapa capitala dins l'òbra d'uniformizacion culturala aviada per l'abat Grégoire e la Convencion montanharda e perseguida uèi...

La cal rebutar de totes nòstras fòrças.

François Alfonsi, deputat europenc, e Paul Molac, deputat breton, an recampat un nombre important d'associacions aparairas de las Lengas de França per preparar una manifestacion unitària prevista pel 16 de novembre a París davant lo Ministèri de l'Educacion Nacionala.

Serà l'escasença de cridar fèrme, pel primièr còp dins la Capitala, nòstra protèsta contra l'ideologia centralista unilingüe que senhoreja dins l'aparelh d'Estat francés.

Nos caldrà mobilizar totes e totes per mediatizar l'accion e ne far una manifestacion massiva e vesedoira.

Patrici Roques (*dialècte lengadocian*)

NDLR : la data del 16 de novembre demòra de confirmar

Vocabulari : la demesida = la diminution
la causida = le choix - descorat = découragé
lo bandiment = le bannissement - lo gra = le degré
aviar = mettre en marche - rebutar = repousser
recampar = rassembler - aparair = protecteur, défenseur
l'escasença = l'occasion - senhorejar = dominer, régner
cal = il faut (futur *caldrà*) - vesedor = visible

AGENDA del Club occitan

Las amassadas se fan ***dos dijòus per mes***
de **19 oras** fins a **22 oras**.

sala George Sand, alèia George Sand,
93160 NOISY-LE-GRAND

RER linha A 4 direccion Marne-la-Vallée
a 200 mètres de l'estacion RER "NOISY-Champs"

(*cap d'activitat a la MPT del Champy*
pendent las vacanças escolaras de l'Iscla-de-França)

Amassadas venentas :

los 7 e 21 de novembre,
lo 5 de decembre

L' **Amassada generala del Club** se farà
lo **12 de decembre** a partir de 19 h
sala George Sand

Vocabulari : l'amassada = l'assemblée
dijòus = jòus = jeudi
un mes = un mois - cap de = pas de

Somari : p.1 : Editorial – Agenda – AG 12 de decembre
p.2-5- : Gui Matieu : Causida de poèmes : Triolets
p.2-3-4 : *Max* de M Bellegarde
p. 4-5 : *Plòu o plòu pas?* De Jaume Carbonèl.
p.6 : Antologia permanenta : *Los saumes dau matin* de Max
Roqueta - L'actualitat culturala occitana dins la region
Iscla-de-França : Concèrts de la cantaira Cylsée
Convisadas al Centre de las Provincias de França
Cors novèl a Conflans-Ste Honorine (78)
p.7 : Cors Aper'Òc a París – Cors a Vauréal
Del costat de las associacions amigas : Los Amics de la
Lenga d'òc - Bulletin d'Adesion al Club Occitan
p.8 : Publicitats
